





# ААБААЧЧЫЛАР ХАНЫАПЫТ ТУҮННАН

Ким да, туюх да  
умнуллубатын!

Ага тойдуңуң көчүсүүдүн Клодий советский портуп француз Германнинин кызынанда 30 салын туулуттукан сибзастыкнын балырынын «Сана олох» странициларынага оччотообу буйбууттар ишенин түшүгүнгерүүдүн геройдуду үзүүлэббиттөр хөрсүн-хөдүттөр бийликтарын туунан көнсөн-матырылалар үгүстүк бечеэттаммиттөр. Ол бийиги шарттыйн түрүлтөлөрдүрт ыччыты ага көнүнүн үтүккөннөөх үгасторигар индер таалэрлөрдөр билдиржөктөр комиши буюлбута.

Төбө даяны күндүлүл сууртга дөнөн бийттөнгөсүннөттөн үгүй суүшар аваллааын ини, интернациональный биргөн сандалыны, советский патриотизм ата-ахса суюх чынчалкай холобурддарынан балилжимит германескай көм ханан даяны албоордот. Ол туунан үчченнеге көп сөзинин байетин сүрттөн ханан даяны сүтөрбөт. Онон ханынат бутемдүү бириммөттөн бириммөтигөр жигиллөрдөр барабарбыт.

Эгердэг дылы, кыттыңа кибильдүлүлүү, тилдиң төврөннөн ылдын оройуонкарбыйт оччотообуга геройдүү сарнилласпид, дүдүүрдээдэлдүү үзүүлэббит дөнөнорун туустарынан эмиж көнсөнххэ наада. Төбө дистеххэ, оройон кынын изынлизилтеригер олороччуудар анында садаштын ыкса ылдыны санасын, аймадырласпид, мэддэя хардарын сыйылышын дөнөнорунан буюллар кинилэр. Бийнхээ байланынай-патриотический темада аваан-минен үзүүлүр энтузиастар албадтар. Кинилэр байыл матырылаларды мустулар. Онон бүтөн ханыакка үгүстүк сурубалларда наадалаах. Сындырылышты, сорукнут бири: ким даяны, туюх даяны умнуллую суютаах, уүнээр көлүнген суралар, дүүнчилгөн мэддэя сылдыштаах.

Д. ГАВРИЛЬЕВ,  
СПТУ-13 преподавателъ.



## ЫКСА СИБЭЭНИ ТУТУҮХОХТААХПЫТ

Ханыат нүемзин арыйдарбыт ара үзүүхамын туунан, рационализатордар, производстводо салыны, бастынын олжтооччулар туустарынан матырылаллары хайлан да булан дашибит. Ол эрээри сорох матырайлаллар дөнгөн-сөргөрдүү тиймтиләр суюх буюлар. Төбө дистеххэ, ити бастын үзүүннөттөр, кинилэр салыны олжтооччуларда уопсай дыналада төнө барсы биэрлөлөрдөрдөбүт, ини кырдын даяны дин түшүөв суюх буюлачы. Халбайыстыбанийн суюх биыллар, итээстэрбүйнестар туустарынан сорох городор эмиж ити курдук сурүүлүлүр көстөнчүлөр.

ССКП XXV съёна төвөлдөөн түрүүрбүт соруга—производство көлдүүүнүн үрдүстүн ким хана ишенин бийнгиттөр, экономисттар, дөнүн аздаягыттоз түленингэ үрөтөрбүттөн мөдүйар. Урукту да еттүгер сөнхөстар үзүүлэх хамнастарын салжтуобайылар, кадийнжигиттер таңларын цирглөрбүт. Ол дөрөн ишүү үшүйн тиймдүйн кыалымбыт иштэй. Мантан ишши ити итээдиснүү туулайуллуу саламмат. Бастаташ турал, салмай массадай трибуналан буюлар ҳаныатындырын айлас икез гибизин туутуухтаахын.

Н. ТАРАСОВ,

Каря Маркс атынан сөвхөз  
иылаабынай экономика.

## КУМААБЫГА ЭРЭ ХААЛЛАРЫМЫАХХА

Айылда харыстбыла, бөнүлөлжизири түпсөдий коругчызин, ыраанырдын, көвөрдүү—бу ини туңгар, үүнээр көлүнен туңтар кынамынын. Ол ини партия уюна правительство унчалуччы кынамыныларын уураллар. Айырдас онус пятилетка бүсүнде 11 миллиард солж. үүнээр Кени Комитет Отчутогар ити да сума збилишээ дин эссе да бааллар.

Бийиги оройуеммүтүн ылан көрөр буюллахх, дындаа бөт-

лигигита берүүкүтү суюх. Корпордүү туунан көсөстин көнгөнкүнин эссе садыхсийн барда дуу дин салынын. Уулуссаларбыт кибиин айарбат бадаралынан көрөн сыйталлар, дин салын кураанга бымынан оргойуохтара. Угус уопсай дыналар тастара мас сыйынан, бөвүнэн төлөрүлдөр. Ууну, тыаны, ҳаарыдан бөйзүлэх чарангиарбытын киргизтэйт, бөвүнгөсмийнин төлөрөттөн туттуммат дөнөн эссе да бааллар.

Бу туунан оройуемнинде

ханыат, кырдын, үгүстүк сүрйар. Аланг-жизэн ханыатынан көсөстиндер, дүүлэвшиллэр эмиж төрилдөр сүлдүүлүттөр. Ол гынан баран ханыат сигналда, практический дыналаман бигергөмүт буюлдынын, кумаарыга эрэхаллара-бильэр. Ол саламмат. Общественность бу дыналарында уедьаста.

И. КАНДИНСКАЙ,  
райсовет исполномун  
иылаабынай сөвхөз  
сөздүсүсүсүз.

хын, төннөрөгөр тийбикким. Кирпиччын сүйдүү бына ыбылдыбыт. Хата чутас сүттүү. Хомубан тизе, кун да эрэ, — сиппийт шофер азимит хархтарда уоттаалтык чырлыгынаналлар.

— Бу да ини. Хата иши туюх алдархийн буюлларай иши санасыт. Чо айылда

Киңиргээн байзта хомубан сөнхөсөк тиэрдүн туттарбыт эте. Ини ханыатынан дарбыбар. Дөнгө иш байзта да хандах эбите буюлда».

Хылбаз маган кыталькынан кырыйн көтөн кытыйтын булбат дыэвикэ дыны изләйин көнүрттэе аба-

Эрэлэ ара айни массыннанындар.

Тын бана, хара улар үйүрарынын, күгүнчлүккөн. Утаакы буюлбета, арфа тымтап массынна күлтөс гына түстэ. Аракчын сүлгүлүгү бу тийнээр калла. Афоня ханытындын түшүнчүүлүттөн дарбасынан да, массынна бигаара да сорумматынан да буюллах.

— Жексен көрдүн да быннаарбатым. Сатватахда 24-тээх күлүүбүм суюх.

— Коргохпүт,—дистэ кадбет ини уюна калын мотуору кытари хасынан барда. Фондарын уйғулагар үрөйнөх тарбахтар сыйдамынын алгынгасылар. Битов «нын» баран түрүттөн массынна оро дынгишина, барылмын түстэ, хобуу буруонан бурраңгыната.

— Сүлгүн хайа дыны көнордүгү?

— «Сарданалан» ибэйни.

— Очтобо оройуонгын дистэ иши «сапар» олор. Мин бү кырдээвас сэпкэ олорон көрүүм.

Айылаа чанынан биш бөдөг төрлийн күхүгүүн инигээр төлөр таабас тиэмийт иши массынна хорус гынындар. Афоня артыннын батынан дэлжээ кирид.

— Дэл, дөвөр, абыралтыг, байынбаа,—дистэ уюна үйүрүү сүлгүлүгү толтубут кирпиччыларын гильтэрээри чадылтынчыслыт хархтарын бигийн симиттэ түстэ. Онтон эбийн эттэ;

— Байынбаа, барытын иши!

Георгий СИВЦЕВ

## БАРЫТЫГАР ВАЛЬЫВА!

КЭПСЭЭН

кирпиччэ үрэй төннүүбэг-пин,—Афоня массыннан дистэ охсуулана турда.

— Ээ, довор, төннөн тизээ, дистэ санынаны Афоня массыннан суюх кытыйтындар салайа тутта, тохтоосто.

Сабыс санаа «кырмыллыбыттын» самосевал күн уотугар күдүмдүүрдүүр. Урдук утуухтаах, кыбыллыгын хланнаах, супардын үүмжтүүт күгастындын бытактаах эдер ини кабинаттан быган кинин дистэйнанын түгүүн агаанар. Афоня кынан истиминэ киннанда чугаантай.

— Ээ, табаарыс, доробо буюлун. Дэл тобыллыбатах,

таяа алас. Емёнын иккэ салза суюллар: бикирдээ Тейон тумулу содуркуу хаанын кынай барар, тогтруйа, иккэ—туроору сыйыры ара-дайбайан байналыр.

Афоня, үүнчилүүдийн, үрдүк сыйырын истирийн мотуору буюлүү бардээрбэйт күрдүк ах барда, сыйыры киннан дистэ түстэ. Бодуутаан көрдээ да сэбэ зетэн бизэрбэйт.

Тохтообутаа чалас каригаа буюлсан барда, ыксаалта. Массыннан барынан барын таанын барынан ол айын—кирпиччэ буюлбатах, сыйадаах табзар. Чугаанын ыл дафын суюх.

Танышын дуо, саналтыгын массыннанын хасынай. Күнүс төнэ да ылжигччын иши, киннан дынбарындаа. Слардигы баттаа мэс булан уот отторго таринца.

Төгүн түтүгүү төлтэй төннэ сэрбаталан чөнхтүү түрүүлүүт. Хайа сах харангын түстэ. Афоня тогтуу хаарынан күйнэ сүүрүү бахчалалтаа.

Массынна барындаа. Техтоотаа. Киннинеэ астарда. Кабина алас талалээ түстэ. Эрчимчийн куулас:

— Хайа, дөвөр, алдьынны дуу? Улахан дуу?—дистэ.

